

OBRAZAC 13

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0707-3035/15

Mjesto i datum: Podgorica, 11.06.2026. godine

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 011/23 i 84/24), ovlašćeno lice Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 30/26 od 11.05.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE**

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku usluge kantine Agencije broj 30/26 od 11.05.2026. godine, iz razloga što je ponuđač isključen iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Opis predmeta nabavke	Nabavka usluge kantine Agencije
Šifra postupka	#114158
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje
Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	57.851,22 EUR
CPV šifra	55520000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)

Razlozi za poništenje postupka

- Pravni osnov za poništenje postupaka:

Članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 003/23 i 011/23) je propisano: „Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka“.

- Činjenice kojim se dokazuje ispunjenost uslova za poništenje postupaka po navedenom osnovu:

1. Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je nakon postupka ocjene i vrednovanja ponuda za ekonomski najpovoljnijeg ponuđača Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica izvršila provjeru tačnosti Izjave privrednog subjekta, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

U cilju provjere tačnosti podataka navedenih u izjavama privrednih subjekta, a u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama Naručilac se dana 02.06.2026. godine putem CeJN-a obratio Poreskoj upravi – Područna jedinica Podgorica, zahtjevom da se dostavi uvjerenje da li je poreski obveznik Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na dan upućivanja zahtjeva, odnosno na dan 02.06.2026. godine.

- Poreska uprava – Područna jedinica Podgorica je dana 08.06.2026. godine putem CeJN-a dostavila Uvjerenje Poreska uprava, PJ Podgorica br. 15/01-2-430/2026-11561/2 od 05. 06. 2026. godine, izdato od strane Poreske uprave da je Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica, PIB: 02729270, na dan 02.06.2026. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao, prijavio i uplatio poreske obaveze; 1. Poreza i doprinosa na lična primanja - podnesen IOPPD zaključno sa mjesecom 04/2026.godine – i da po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza, i to na kontu kamate (izmireno zaključno sa 03/2026.) ; 2. Poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa godišnjom prijavom za 2025.godinu - i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza i 3. Poreza na dodatnu vrijednost, zaključno sa mjesecom 04/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, dostavljeno putem CeJN-a.

Kako je članom 2 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG" broj 81/06 i "Sl. List CG" br. 45/08, 4/10, 8/13, 2/15, 9/15, 9/16, 10/17, 15/19, 46/19 i 03/22), propisano:

„Lična primanja po osnovu zaposlenja obuhvataju zaradu, naknadu zarade i druga primanja propisana Zakonom o radu ("Službeni list CG", broj 49/08), ostvarena u novcu ili u nenovčanom obliku.

Lična primanja iz stava 1 ovog člana iskazuju se u bruto iznosu, koji obuhvata neto lično primanje, porez i doprinose koje plaća osiguranik (zaposleni).“, članom 8 stav 1 i 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Sl. list RCG" broj 81/06 i "Sl. List CG" br. 45/08, 4/10, 8/13, 2/15, 9/15, 9/16, 10/17, 15/19, 46/19 i 03/22) propisano:

„Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan je da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi se nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu.", i članom 5 Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list CG", br. 76/10, 63/11, 28/12, 8/13, 4/14, 49/14, 1/15, 2/15, 10/16, 8/17, 50/17, 15/19, 09/20 i 061/21) kojim je propisano: „IOPPD se podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na taj obračunski period“, te ponuđač Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja jer su mu na dan upućivanja zahtjeva za provjeru podataka datih u Izjavi privrednog subjekta, odnosno na dan 02.06.2026. godine prispjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa aprilom 2026. godine, a iz dostavljenog uvjerenja se vidi da isti po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza, I to na kontu kamate (izmireno zaključno sa 03/2026.).

Kako je članom 39 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br. 65/2001, 12/2002, 80/2004 i "Službeni list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - drugi zakon, 14/2012, 61/2013 55/2016 i 146/2021) propisano „Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina.

Finansijska godina je kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine. Porez na dobit se obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.", a članom 40 stav 1, 2 i 3 istog Zakona propisano: „Obveznik poreza na dobit dužan je da porez na dobit obračuna u skladu sa ovim zakonom.

Obveznik iz stava 1 ovog člana dužan je da za period za koji se obračunava porez na dobit, nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu.

Prijava iz stava 2 ovog člana podnosi se najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. U istom roku vrši se i uplata poreza iskazanog u prijavi.", to ponuđač Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica jer su mu na dan upućivanja zahtjeva za provjeru podataka datih u Izjavi privrednog subjekta, odnosno na dan 02.06.2026. godine prispjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom, a iz dostavljenog uvjerenja se vidi da isti po tom osnovu nema dospelih neizmirenih poreskih obaveza.

Kako je članom 36 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 038/02, 072/02, 021/03, 076/05, 004/06, "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 073/10, 040/11, 029/13, 009/15, 053/16, 001/17, 050/17, 046/19, 073/19, 080/20, 008/21, 059/21) propisano: „Poreska obaveza za poreski period dospjeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda.", to je ponuđač Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost jer su mu na dan upućivanja zahtjeva za provjeru podataka datih u Izjavi privrednog subjekta, odnosno na dan 02.06.2026. godine prispjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2026. godine, a iz dostavljenog uvjerenja se vidi da isti i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu uvjerenja dostavljenog od strane Poreske uprave – Područna jedinica Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ponuđač Voda u kršu Lux d.o.o. Podgorica nije ispunio obavezni uslov da ima izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje i članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. U prilog tome ide Rješenje Državne komisije broj UP0902-246/2023 od 10.11.2023. godine.

Polazeći od navedenog Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je isključila iz postupka javne nabavke ponudu ponuđača "Voda u kršu Lux" d.o.o, s pozivom na član 108 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, kojim je precizirano da će Naručilac isključiti iz postupka javne nabavke ako utvrdi da ne ispunjava uslove iz člana 99 ovog zakona.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Marija Konjević, direktorica



M Konjević